DECHREVAD A RHYFEDHVS
ESMVDIAD EGLVVYS YR ARGLVVYDHES
FAIR O LORETO.



EGLVVYS Loreto oedh gynt yn ſtafelh o duy 'r fendigedig Fair forvvyn Yn ninas Nazareth, yn agos at Gaerſelem, Yn Yr hon i ganvvyd, i magvvyd, ag ai cyfarchvvyd gan Yr Angel; Yn hon hefyd i càd drvvy ràd yr Yſbryd glàn i mab IESV, ag ai dygvvyd i fyny hyd Yn dheudhegmlvvydh oed. Yr ſtafelh hon Ynol derchafeiad Yn Harglvvydh an achubvvr, a gaſegrodh yr Apoſtolion Yn Eglvvys, i anrhydedh Yr Arglvvydhes Fair forvvyn; a S.LVK a liniodh i lhún, sydh Yr avvr hon yn breſenol ag Yn vveledigavvl yno. Yr oedh cyrchfa mavvr a duvviol berindota ati or gvvledydh o aingylch, tra 'r oedhynt Yn Gatholig, ond gvvedi Ydhynt vvneithyr Yſgar a phydh Griſt a dilin athravvieth Mahomet, Yr Angylion ai 'smudasont i Slafonia ag ai goſodaſont vvrth Dref a elvvyr Flvvmen lhe ni chafodh barch dhyledys: O hervvydh hyny 'r Angylion eilvvaith ai cariaſont dros y mór i lvvyn o goed Yn svvydh Recanati, o heidho gvvraig fonhedhig a elvvyd Loreta; ond o achos amryvv ledrad ar Y phordh favvr, ai dugaſont odhiuno hefyd, i funydh Y dhau frodyr, Yn Yr vnrhyvv ſvvydh Recanati. Ag Yn dhivvaitha o ran Ymrafaelion Y brodyr Ynghylch Y rhodhion ar ophrvvmion, ai cariaſont or mynydh heb i silfaeneu, i Yslys y phordh gyphredyn, yn agos ir fan lhe i mae hi 'r avvr hon yn ſefylh: yn envvog, o ran lhavver o arvvidhion, rhadeu, a gvvrthieu gorcheſtavvl. O hervvydh hynny Dynaſvvyr Recanati, yn mavvr ryfedhu i rhinvvedh ai amgylchaſont a chaireu cadarn; etto ni vvydheu neb o ble gynta i 'smudvvyd, hyd y flvvydhyn M. CC. XC. VI. pan amrithiodh yr Arglvvydhes Fair i vvr duvviol drvvy i gvvſc, ir hvvn yr anirgelodh y gvvirionedh: ag ynteu ai manegodh i vvyr o audurdod o fevvn y profins yma. Ag er mvvyn cael profedigaeth or vveledigaeth yma depholvvyd XVI. o vvyr o gredit i fynd i Dhinas Nazareth: yr 'hain a dhugaſont genthynt feſur yr eglvvys, ag ai cavvſont i fod yn cytuno ai sylfeineu oedh yno; yn yr 'hain ir oedh Yn ſcrifenedig i bod hi yno ag ymadel ar lhe; Gvvedi hyn, y gvvyr yma a dhymchvvelaſont ivv cartref, gan hai Y gvvirionedh dros y gvvledydh, ag o hynny alhan fo gaed gvvybod mae 'r eglvvys yma oedh ſtafelh yr Arglvvydhes Fair forvvyn, a Chriſtnogion a dheghreuaſont fod Yn dhefoſionavvl ir lhe, ag a fuont felhy'n vvaſtadol hyd Y dydh hedhivv, o ran Y mavvr vvyrthieu i mae hi beunydh Yn i vvneythyd Yno. Vn Pavvl de Sylfa crefydhvvr ag ermit o favvr ſanteidhrvvydh, hvvn oedh Yn trigo mevvn bvvth, Yn agos at Yr eglvvys, ir hon 'r oedh Yn m'ynd bob dydh i blygen, a dhvvedodh, vveled o hono, dros Yſbàd deg-mlvvynedh, ar yr VIII dydh o fis Medi, dvvy avvr cyn dydh, olcini mavvr Yn deſcyn arni or nefoedh: Sef, Y fendigedig Fair forvvyn, hon (medheu ef) syn ymdhangos yno ar gyfan y dydh y ganvvyd. Ag i gydarnhau y cvvbl, dau vvr rinvvedhol o Dhinas Recanati a dhovvedaſont, lavver gvvaith imi Brefect a Rheolvvr Terreman a Phreſvvylvvr yr eglvvys hon, fal i mae yn callyn. Y nailh a elvvyd Pavvl Renalduci o dhovvedodh vveled o dàd i hendaid, pan i cariodh yr angylion hi dros y mór ir lhvvyn Coed a ſonvvyd or blaen, lhe 'r aeth yn ſynych ivv gvveled. y lhalh a elvvyd Phrancis Prior hefyd a dhovvedodh darfod ivv dàd a oedh CXX. mlvvydh oed ſyrych gyrchu yno. Ag i brofi 'mhelhach i bod yno, fo fanegodh, fod gan dad i hendaid duy'n agos ati, lhe 'r oedh yn trigo, a darfod ir Angylion yn i amſer ef i 'symud odhiuno i funydh y dhau frodyr fal i dovvedvvyd or blaen.

I favvl tragvvydhol ag anrhydedh y fendigedig Fair Forvvyn;

IN LORETO Per Franceſco Serafini. M. DC. XXX V.
Con licenza de' Superiori.